

SADRŽAJ

APSTRAKT	7
1. UVOD	8
a) Predmet istraživanja	8
b) Naučni cilj	8
c) Osnovne naučne hipoteze	9
d) Naučne metode	9
e) Struktura rada	9
1.1 Računovodstvena načela i računovodstvene politike	10

Prvi dio

UOPŠTENO O MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANARDIMA – MRS I MEĐUNARODNIM STANDARDIMA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA - MSFI

2. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI- MRS	12
2.1. MRS 1 – Presentacija finansijskih izvještaja	12
2.1.2. Svrha finansijskih izvještaja	12
2.1.3. Osnovni dijelovi potpunog finansijskog izvještaja	12
2.1.4. Fer prezentacija i usaglašenost sa MSFI	13
2.1.5. Bilans stanja – izvještaj o finansijskom položaju preduzeća	13
2.1.6. Bilans uspjeha – izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	14
2.1.7. Izvještaj o promjenama u kapitalu	15
2.1.8. Izvještaj o novčanim tokovima	15
2.1.9. Bilješke uz finansijske izvještaje	15
2.2. MRS 2 – Zalihe	16
2.2.1. Djelokrug MRS 2	16
2.3. MRS 7 - Izvještaj o novčanim tokovima	16
2.3.1. Djelokrug MRS 7	17
2.4. MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške	17
2.4.1. Djelokrug MRS 8	17
2.5. MRS 10 – Događaji nakon izvještajnog razdoblja	18
2.5.1. Djelokrug	18
2.6. MRS 11 – Ugovori o izgradnji	18
2.6.1. Djelokrug	18
2.7. MRS 12 – Porez na dobit	19
2.8. MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema	19
2.8.1. Djelokrug	20
2.9. MRS 17 – Najmovi	20
2.9.1. Djelokrug	20
2.10. MRS 18 – Prihodi	21
2.10.1. Djelokrug	21
2.11. MRS 19 – Primanja zaposlenih	22

2.11.1. Djelokrug	22
2.12. MRS 20 – Računovodstvo za državne potpore i objavljivanja državne pomoći	24
2.12.1. Definicije	24
2.13. MRS 21 – Efekti promjena kursa stranih valuta	25
2.13.1. Djelokrug	25
2.14. MRS 23 – Troškovi posudbe	26
2.14.1. Djelokrug	26
2.15. MRS 24 – Objavljivanje povezanih osoba	26
2.15.1. Djelokrug ~ 26	26
2.16. MRS 26 – Računovodstvo i izvještavanje o penzionim planovima	27
2.17. MRS 27 – Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji	27
2.17.1. Djelokrug	28
2.18. MRS 28 – Ulaganje u pridružene subjekte	29
2.19. MRS 29 – Finansijsko izvještavanje u hiperinflacijskim privredama	30
2.19.1. Prepravljanje finansijskih izvještaja	31
2.20. MRS 32 – Finansijski instrumenti: Objavljivanje i prezentovanje	31
2.20.1. Djelokrug	32
2.21. MRS 33 – Zarade po dionici	32
2.21.1. Djelokrug	33
2.22. MRS 34 – Finansijsko izvještavanje za razdoblja tokom godine	33
2.22.1. Djelokrug	34
2.23. MRS 36 – Umanjenje imovine	34
2.23.1. Cilj standarda	34
2.24. MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva	35
2.24.1. Cilj standarda	35
2.25. MRS 38 – Nematerijalna imovina	36
2.25.1. Cilj standarda	36
2.26. MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje	37
2.26.1. Cilj standarda	37
2.27. MRS 40 – Ulaganja u nekretnine	38
2.27.1. Cilj standarda	38
2.28. MRS 41 – Poljoprivreda	39
2.28.1. Cilj standarda	39
3. MSFI - MEĐUNARODNI STANDARDI FIN. IZVJEŠTAVANJA	40
3.1. MSFI 1 – Prva primjena MSFI	40
3.1.1. Cilj standarda	40
3.2. MSFI 2 – Isplate po osnovu dionica	42
3.2.1. Cilj standarda	42
3.3. MSFI 3 – Poslovne kombinacije	43
3.3.1. Cilj standarda	43
3.4. MSFI 4 – Ugovori o osiguranju	43
3.4.1. Cilj standarda	43
3.5. MSFI 5 – Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja	44
3.5.1. Cilj standarda	44
3.6. MSFI 6 – Istraživanje i procjena mineralnih resursa	44

3.6.1.	Cilj standarda	44
3.7.	MSFI 7 – Finansijski instrumenti: objavljivanje	45
3.7.1.	Cilj standarda	45
3.8.	MSFI 8 – Poslovni segmenti	45

Drugi dio

SET OSNOVNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I VREDNOVANJE BILANSNIH POZICIJA U SKLADU SA MRS I MSFI

4.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	47
4.1.	Pojam finansijskih izvještaja	47
4.2.	Potpuni set finansijskih izvještaja	47
4.2.1.	Elementi finansijskih izvještaja	48
4.3.	Bilans stanja – izvještaj o finansijskom položaju na kraju razdoblja	49
4.3.1.	Stajalište resursa i poraživanja	49
4.3.2.	Stajalište sredstava i izvora sredstava	50
4.3.3.	Principi unošenja bilansnih pozicija	50
4.3.4.	Sastavljanje i sadržaj bilansa stanja	51
4.3.5.	Problem sa vrednovanjem bilansnih pozicija	51
4.3.6.	Osnovne bilansne pozicije	52
4.3.7.	Vrednovanje elemenada bilansa stanja	52
4.3.8.	Aktiva	53
4.3.8.1.	Upisani, a neuplaćeni kapital	53
4.3.8.2.	Stalna nematerijalna sredstva	53
4.3.8.3.	Goodwill	54
4.3.8.4.	Patenti, licence i zaštitni znakovi	54
4.3.8.5.	Koncesije i ostala prava	54
4.3.8.6.	Računarski programi – software	54
4.3.8.7.	Ostala stalna nematerijalna sredstva	55
4.3.8.8.	Materijalna sredstva	55
4.3.8.9.	Zemljište	55
4.3.8.10.	Građevinski objekti	56
4.3.8.11.	Postrojenja i oprema	56
4.3.8.12.	Biološka imovina	57
4.3.8.13.	Tekuća sredstva	58
4.3.8.14.	Zalihe	59
4.3.8.15.	Potraživanja od prodaje	59
4.3.8.16.	Druga kratkoročna potraživanja	60
4.3.8.17.	Kratkoročni finansijski plasmani	60
4.3.8.18.	Gotovina i ekvivalent gotovine	60
4.3.8.19.	Aktivna vremenska razgraničenja	61
4.3.8.20.	Gubitak iznad visine kapitala	61
4.4.	Bilans uspjeha	64
4.4.1.	Prihodi	64
4.4.2.	Troškovi i rashodi	64
4.5.	Izvještaj o novčanim tokovima	65

4.6.	Izvještaj o promjenama u kapitalu	68
4.7.	Bilješke uz finansijske izvještaje	69
4.7.1.	<i>Korisnici informacija iz bilješki</i>	71
5.	ZAKLJUČAK	74
6.	LITERATURA	75

Treći dio

PRILOG - PRIMJER FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA IZ PRAKSE

7.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI PREDUZEĆA “BARATSTVO HOLDING NOVI TRAVNIK” NA DAN 31.12.2010	76
7.1.	Opšti podaci	77
7.2.	Bilans uspjeha	78
7.3.	Bilans stanja	79
7.4.	Izvještaj o novčanim tokovima	80
7.5.	Izvještaj o promjenama u kapitalu	82
7.6.	Zabilješke i komentari uprave	84